Shona

Shona (shona *ChiShona*) er eit bantuspråk i nigerkongo-familien. Over 10 millionar menneske i Zimbabwe snakkar dette språket, og dessutan 30 000 i Zambia og 10 000 i Botswana. Folkegruppa som snakkar shona vert kalla shonaer. Shona er saman med ndebele og engelsk offisielt språk i Zimbabwe.

Shona	
Klassifisering:	Nigerkongo Atlantisk Voltakongo Benuekongo Bantoid Sørbantoid Bantuspråk Sentralt Sone S.10
Bruk	
Tala i:	Zimbabwe Zambia Botswana
Shonatalande i alt:	10 759 200[1]
Skriftsystem:	Det latinske alfabetet
Språkkodar	
ISO 639-1:	sn
ISO 639-2:	sna
ISO 639-3:	sna
Wikipedia på shona	

Innhaldsliste

Klassifisering
Skrift
Bakgrunnsstoff
  Bibliografi
Kjelder
Referansar

Klassifisering

Shona er del av sone S.10 i Malcolm Guthrie si klassifisering av bantuspråk; dette er eit dialektkontinuum av nærskylde språk, mellom dei manyika, nambya og ndau i Zimbabwe og sentrale Mosambik, tawara og tewe i Mosambik og ikalanga i Botswana.

Moderne shona er basert på dialektane til karangafolket i provinsen Masvingo rundt Store Zimbabwe og zezerufolket i nordlege og sentrale Zimbabwe.

Skrift

Shona har eit skriftspråk med latinske bokstavar. Ortografi og grammatikk vart utarbeidd på 1900-talet og stabilisert på 1950-talet. Den første romanen på shona, *Fesol* av Solomon Mutswairo, vart utgjeven i 1957. Det vert undervist i shona på skular, men det vert ikkje brukt som undervisningsspråk. Det finst litteratur på shona, og språket er skildra i fleire ordbøker, både eittspråklege og tospråklege (då for det meste shona–engelsk).

Bakgrunnsstoff

- Shona-ordbok frå Allex-prosjektet (http://www.dokpro.uio.no/allex/gsd.html)

Bibliografi

- Biehler, E. (1950) *A Shona dictionary with an outline Shona grammar* (revised edition). The Jesuit Fathers.
- Brauner, Sigmund (1995) *A grammatical sketch of Shona : including historical notes*. Köln: Rüdiger Koppe.
- Carter, Hazel (1986) *Kuverenga Chishóna: an introductory Shona reader with grammatical sketch* (2nd edition). London: SOAS.
- Doke, Clement M. (1931) *Report on the unification of the Shona dialects*. Stephen Austin Sons.
- Mutasa, David (1996) *The problems of standardizing spoken dialects: the Shona experience*, *Language Matters*, 27, 79
- Lafon, Michel (1995), *Le shona et les shonas du Zimbabwe*, Harmattan éd., Paris

Kjelder

- Omsett frå Wikipedia på bokmål, innhenta torsdag 13. mai 2010, klokka 14:16.

Referansar

1. Shona (http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=sna) hos Ethnologue

Autoritetsdata	WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-sh85-121756) · GND (http://d-nb.info/gnd/4326191-7) · LCCN (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85121756) · BNF (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119368573) · BNF (data) (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119368573) · SUDOC (http://www.idref.fr/027295486) · NDL (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00572248)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Shona&oldid=2805865»

Denne sida vart sist endra den 20. mars 2016 kl. 19:28.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.